

## RIJEČNI PROTICAJ I EKOLOŠKO PRIHVATLJIV PROTOK

**Muriz Spahić**, Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini, Zmaja od Bosne 33 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
[murizspahic@gmail.com](mailto:murizspahic@gmail.com)

**Semir Ahmetbegović**, Univerzitet u Tuzli, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za  
geografiju Univerzitetska 4, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina  
[semir.ahmetbegovic@untz.ba](mailto:semir.ahmetbegovic@untz.ba)

*Riječni proticaj je kategorija riječnog režima, uvjetovana zakonomjernim prosječnim dugogodišnjim stanjem uzajamnih fizičkogeografskih procesa i pojava, koji se direktno mjere za svaki riječni tok na određenom poprečnom profilu. Određivanje proticaja zahtijeva direktan terenski rad pa se uvrštava u skupe postupke odreživanja riječnog režima. Nakon serije direktnih mjerenja može se indirektnim putem naći korelacija proticaja i vodostaja iako riječni proticaj i vodostaji nisu potpuno direktnoj funkciji.*

*Proticaji kao i ostali elementi riječnog režima definišu se kao prosječni, visoki i niski proticaji. Osim njih potamološka literatura prepoznaje još vrlo visoke i vrlo niske proticaje koji se zovu datumski proticaji i vodostaji.*

*Ovako iskazane kategorije proticaja ne prepoznaje Zakon o vodama Federacije Bosne i Hercegovine kao i Pravilnik o određivanju ekološko prihvatljivog protoka kojim se, pored ostalog, uređuju minimalni proticaji. Na fundamentu ovih Zakona i Pravilnika u Bosni i Hercegovini projektuju se Studije uticaja na okoliš / životnu sredinu, a za potrebe izgradnje mini hidroelektrana (MHE) kojima se uzurpiraju veoma čiste i pitke vode sa pritoka n-tog reda iz podplaninskih i planinskih tokova ostavljajući ih trajno bez vode.*

**Ključne riječi:** *proticaji; riječni tok; vodno tijelo; prosječni proticaji; visoki i vrlo visoki proticaji; niski i vrlo niski proticaji; ekološki prihvatljivi proticaj; biološki minimum.*

## RIVER FLOW AND ECOLOGICALLY ACCEPTABLE FLOW

**Muriz Spahić**, Association of geographers in Bosnia and Herzegovina, Zmaja od Bosne 33 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina  
[murizspahic@gmail.com](mailto:murizspahic@gmail.com)

**Semir Ahmetbegović**, University of Tuzla, Faculty of Natural Sciences and Mathematics,  
Department of Geography, Univerzitetska 4, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina  
[semir.ahmetbegovic@untz.ba](mailto:semir.ahmetbegovic@untz.ba)

*River flow is a category of river regime, conditioned by the regular average long-term state of mutual physical and geographical processes and phenomena, which are directly measured for each river flow on a certain cross-section. After a series of direct measurements, a correlation between flow and water level can be found indirectly, although river flow and water levels are not in a completely direct function.*

*Flows as well as other elements of the river regime are defined as average, high and low flows. In addition to them, the potamological literature recognizes very high and very low flows, which are called date flows and water levels.*

*The categories of discharges expressed in this way are not recognized by the Law on Waters of the Federation of Bosnia and Herzegovina, as well as the Rulebook on Determining Ecologically Acceptable Flow, which, among other things, regulates minimum discharges. On the basis of these Laws and Regulations in Bosnia and Herzegovina, Environmental Impact Studies are designed for the construction of mini hydro power plants (SHPPs) which usurp very clean and drinkable water from tributaries of the n-th order from sub-mountain and mountain streams, leaving them permanently. without water.*

***Key words: flows; river flow, water body; average flows; high and very high flows; low and very low flows; environmentally acceptable flow; biological minimum.***